

OBRAZAC A-1

EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLIČINI I KVALITETU ISPUŠTENE KOMUNALNE OTPADNE VODE ZA 2020 GODINU

POSREDOVANJE ZA ORGANIZACIJU I ODRŽAVANJE
 "POSREDOVANJE I KVALITETA
 Broj: 802
 Berane, 30. 06. 2020g.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------|--|------|------------------------|-----|----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE ISPUŠTA KOMUNALNE OTPADNE VODE | | NAZIV/IME: doo Vodovod i kanalizacija Berane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADRESA: IV crnogorske br:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DJEIATNOST: sakupljanje, prečišćavanje, distribucija vode, uklanjanje otpadnih voda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE: (OPŠTINA, AGLOMERACIJA, NASELJE): Berane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VODNA DOZVOLA: Datum izdavanja: _____, Izdata od _____, Važi do _____ (organ nadležan za izdavanje vodne dozvole) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. BROJ ISPUSTA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISPUST BROJ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOKACIJA | Talum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GPS KOORDINATE | 42,862104; 19,870665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGLOMERACIJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECIPIJENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUŽINA ISPUSTA (m) | | (unijeti naziv rijeke/jezera/mora/zemljište/kanalizacija) Makva-Lim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MJERENJE ISPUŠTENE OTPADNE VODE | DA NE | ako se mjeri, unijeti tip mjerača: KROHNE Otiwave 5200 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLIČINA ISPUŠTENE VODE u m ³ | m ³ /dan 4848 m ³ /godini za 2020 godinu (unijeti godinu na koju se odnosi podatak) m ³ / maksimalno prosječno nedjeljno ispuštanje (isključujući neobičajene situacije poput obilnih kiša) 15.600m ³ /dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. BROJ ANALIZA | Dvije (2) | izvršenih u toku 2020. godine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KARAKTERISTIKE ISPUŠTENE VODE (ISPUST 1) | DATUM ANALIZE | NAZIV AKREDITOVANOG PRAVNOG LICIA KOJE JE IZVRŠILO ANALIZU | Protok m ³ /d | T (C°) | pH vrijednost | BPK _s (mg/l) | HPK (mg/l) | AZOT (N u mg/l) | | | | | FOSFOR (P u mg/l) | | | ČVRSTE MATERIJE (mg/l) | | | Ukupni koliformi u 100 ml | Kalcijum (mg/l) | Hloridi (mg/l) |
| | 1 | | | | | | | 26.05.20 | Institut za javno zdravlje Crne | | | | | | 7,34 | 46 | 8,2 | organski | | | |

OBRAZAC A-2

EVIDENCIJA O POSTROJENJIMA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ZA 2020 . GODINU

| | | |
|--|--|---|
| OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU Ili DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE UPRAVLJA PPOV | | NAZIV/IME/ADRESA: DJEIATNOST: |
| LOKACIJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a): | | Talum, bb. Berane |
| GPS KOORDINATE: | | 42,862104 i 19,870665 |
| KRATAK OPIS PPOV-a: | | <p>Postrojenje je projektovano za kapacitet prečišćavanja za 20.000 ekv stanovnika. Glavne kanizacione cijevi ispuštaju otpadnu vodu u ulazni na čijem izlazu su grube rešetke koje odstranjuju grube predmete, da gravitacijski protiče kroz kanale gdje su smještene fine rešetke koje prazne u kontejner. Dalje vod idu do podizne pumpe stanice odal ispumpavaju u jedinice za mehanički tretman (kompakt jedinice) gdje odvajanje čvrstih materija, šljunka, pijeska, masnoća i ulja. Iz nje gravitacijski ide u bazen za izjednačavanje u kome se dozira Feri hl smanjenje koncentracije fosfora. Iz njega pumpe pumpaju vodu u rezervoare (ukupno 3 rezervoara zapremine od po 2.909,5m³). U njih biološko prečišćavanje (sekundarno) gdje se vrši uklanjanje organ materija, azot (nitrifikacijom i denitrifikacijom), razgrađuje se prima iz primarne obrade, razgrađuje sekundarni mulj iz procesa biološke pomoću stabilizacije muljeva. Biološki postupci se odvijaju kao aer pomoć aerobnih mikroorganizama. Nakon ovoga se vrši biotaloženje mulj odvaja od prečišćene vode. Dio mulja se vraća u process (aktivni r služi kao activator bio procesa, ostatak mulja se pumpama odvodi u t dalje na obradu, dok se prečišćena voda (effluent) ispušta u recipijen Lim. Mulj se iz taložnika pumpa u filter presu gdje se uz doziranje polielektrolita vrši smanjenje njegove zapremine (dehidratacija), a pogače se pužnim transporterima transportuju u kontejnere, čim zaokružuje tehnološki process.</p> |
| PPOV-a (m ²) | | 2,6 ha |
| AGLOMERACIJA OBUHVATENA PPOV-om | | |
| GODINA IZGRADNJE I VRSTA UGOVORA PPOV-a | | PPOV u Beranama je izgrađivano tokom 2016, 2017 i 2018 godine |
| Troškovi izgradnje (miliona €) | | 6,4 miliona eura |
| Godišnji troškovi rada i održavanja (miliona €) | | cca 250.000,00€ |

| STEPEN PREČIŠĆAVANJA | TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA | OTPADNE VODE | Opis PPOV-a i glavnih jedinica prečišćavanja |
|----------------------|---------------------------|--|--|
| | | a) Primarno b) sekundarno tercijerno nije pušter | PPOV-a Berane se zasniva na procesu aktivnog mulja sa SBR tehnologijom aerobnom stabilizacijom mulja |
| | | | Ulazna komora; Bai pass linija uključujući liniju otpadnih voda i isfiltriranje grubih otpadaka; Podizna pumpna stanica; Kompakt jednjerenje protoka i uzorkovanje; Objekti za uklanjanje mirisa (deodorRezervoar za izjednačavanje; SBR pumpna stanica; SBR bazeni; Stduvaljki; Mjerenje protoka i uzorkovanje; Postrojenje za dehidraciju Objekat za prihvatanje septičkog mulja; Transformatorska stanica; Unu putevi na PPOV-a; Upravna zgrada sa laboratorijom i kontrolnom sRadionica; portirnica. |
| | | | Projektovani kapacitet (m ³ /dan) Q _{sr} =4773 m ³ /dan |
| | | | Prosječni stvarni protok dolaznih (m ³ /dan) i odlaznih otpadnih voda (m ³ /dan) Q _{ul} =208 m ³ /h; Q _{izl} =202 m ³ /h |
| | | | Maksimalni dnevni dotok (m ³ /dan) Q _{max} =15.600 m ³ /dan (650 m ³ /h) |
| | | | Projektovano opterećenje PPOV-a u ES/dan / |
| | | | Prosječno stvarno opterećenje u ES/dan / |
| | | | Maksimalno dnevno opterećenje u ES/dan / |
| | | | Mjesto ispuštanja prečišćenih otpadnih voda Potok Makva-rječica Lim da |
| | | | Dostupnost mjerenja uređaja za mjerenje protoka dolaznih i odlaznih otpadnih voda GRP DN500; i GRP DN 400 |
| | | | Dovodne cijevi (dužina, materijal, prečnik) HDPE 38 PVC SDR 26 (PNG) |
| | | | Odvodne cijevi (dužina, materijal, prečnik) Upravnik postrojenja..1 izvršioc Operatori na SCADA sistemu...4izvršioaca Električar ..1 izvršioc Bravar..1 izvršioc |
| | | | Organizaciona struktura (broj zaposlenih i radna mjesta) Radnik na obezbjeđenju...4 izvršioaca |
| | | | TEHNOLOGIJA PRERADE KANALIZACIONOG MULJA |
| | | | Tretman mulja se obavlja u zgradi za obradu mulja. Sastavni dijelovi pr 1. Skupljeni mulja u taložniku ("bafer tank") 2. Zgusnuti mulj u trakastom zgusnjivaču 3. Isušeni mulj na trakastom filteru 4. Ispuštanje mulja u kontejnere za dalja odlaganja |
| | | | OPIS SISTEMA ZA TRETMAN KANALIZACIONOG MULJA Mulj se sakuplja iz SBR bazena u taložnik (bafer tank) gdje se skla ukrućuje prije zgusnjavanja odakle se vijčanim pumpama pumpa f trakastom zgusnjivaču gdje se dozira polimer (polielektrolit) i prolasi trakasti zgusnjivač I trakasti filter vrši zgusnjavanje mulja, koji je s suvoće se dalje transportuje pužnim transporterima I prazni u kont |
| | | | LOKACIJA |

| KOLIČINA u m ³ /dan, količina u m ³ /godinu I PROCENAT SUVE MATERIJE | Kvalitet A | Kvalitet B | Kvalitet C |
|--|------------|------------|------------|
| Kvalitet kanalizacionog mulja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu („Službeni list CG“, broj 89/09). | | | |

Mjesto Berane, datum popunjavanja 24.06.2021., Odgovorno lice za podatak: Slavoljub Todorović (potpis i pečat)



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'OPŠTINA BERANE' and 'Službeni list CG'.

Mjesto _____, datum popunjavanja _____, Odgovorno lice za podatke: _____



[Handwritten signature]

(potpis i pečat)

OBRAZAC B-1

EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLIČINI I KVALITETU ISPUŠTENIH BIOLOŠKI RAZGRADIVIH INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA ZA _____ GODINU

| <p>1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJI ISPUŠTA BIOLOŠKI RAZGRADIVE INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE</p> | <p>NAZIV/IME: _____</p> <p>ADRESA: _____</p> <p>INDUSTRIJSKI SEKTOR: a) prerada mlijeka, b) proizvodnja voća i povrća, c) proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih napitaka, krompira, e) industrija mesa, f) pivare, g) proizvodnja alkohola i alkoholnih napitaka, h) proizvodnja životinjske hrane od proizvoda, proizvodnje želatina i ljepka od krzna, kože i kostiju, j) sladare i j) industrija prerade ribe.</p> <p>VODNA DOZVOILA: datum izdavanja: _____, Izdata od _____, važi do _____ (organ nadležan za izdavanje vodne dozvole)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---|--------------------------|--------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|---|--------------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|---|-------------------|----------|----------|------------------------|---------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>2. BROJ ISPUSTA: _____</p> <p>ISPUST BROJ 1 _____</p> <p>LOKACIJA _____</p> <p>GPS KOORDINATE _____</p> <p>AGLOMERACIJA _____</p> <p>RECIPIJENT _____</p> <p>DUŽINA ISPUSTA (m) _____</p> <p>MJERENE ISPUŠTENE OTPADNE VODE _____</p> <p>KOLIČINA ISPUŠTENE VODE u m³ _____</p> <p>BROJ ANALIZA _____</p> <p>KARAKTERISTIKE ISPUŠTENE VODE (ISPUST 1) _____</p> | <p>DA NE Ukoliko se mjeri, unijeti tip mjerača: _____</p> <p>m³/dan _____ ; m³/godini za _____ godinu (unijeti godinu na koju se odnosi podatak)</p> <p>m³ / maksimalno prosječno nedeljno ispuštanje (isključujući neobičajene situacije poput obilnih kiša _____ godinu</p> <p>izvršenih u toku _____ godine</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ISPUST BR. 2</th> <th rowspan="2">ISPUST BR. 3</th> <th rowspan="2">DATUM ANALIZE</th> <th rowspan="2">NAZIV AKREDITOVANOG PRAVNOG LICA KOJE JE IZVRŠILO ANALIZU</th> <th rowspan="2">Protok m³/d</th> <th rowspan="2">T (C°)</th> <th rowspan="2">pH vrijednost</th> <th rowspan="2">BPK₅ (mg/l)</th> <th rowspan="2">HPK (mg/l)</th> <th colspan="5">AZOT (N u mg/l)</th> <th colspan="3">FOSFOR (P u mg/l)</th> <th colspan="3">ČVRSTE MATERIJE (mg/l)</th> <th rowspan="2">Ukupni koliformi u 100 ml</th> <th rowspan="2">Kalcijum (mg/l)</th> <th rowspan="2">Hloridi (mg/l)</th> <th rowspan="2">Sulfati (mg/l)</th> <th rowspan="2">Unijeti g zagađivača industrijske otp. Vod se ispušta</th> </tr> <tr> <th>ukupni</th> <th>organski</th> <th>amonijak</th> <th>nitriti</th> <th>nitriti</th> <th>ukupni</th> <th>organski</th> <th>neorgas</th> <th>Ukupne</th> <th>taložive</th> <th>suspendovane</th> <th>raspršene</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | ISPUST BR. 2 | ISPUST BR. 3 | DATUM ANALIZE | NAZIV AKREDITOVANOG PRAVNOG LICA KOJE JE IZVRŠILO ANALIZU | Protok m ³ /d | T (C°) | pH vrijednost | BPK ₅ (mg/l) | HPK (mg/l) | AZOT (N u mg/l) | | | | | FOSFOR (P u mg/l) | | | ČVRSTE MATERIJE (mg/l) | | | Ukupni koliformi u 100 ml | Kalcijum (mg/l) | Hloridi (mg/l) | Sulfati (mg/l) | Unijeti g zagađivača industrijske otp. Vod se ispušta | ukupni | organski | amonijak | nitriti | nitriti | ukupni | organski | neorgas | Ukupne | taložive | suspendovane | raspršene | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>Ako postoji više ispusta, potrebno je unijeti podatke kao kod ISPUSTA 1 za svaki ispušt posebno</p> |
| ISPUST BR. 2 | | | | | | | | | | ISPUST BR. 3 | DATUM ANALIZE | NAZIV AKREDITOVANOG PRAVNOG LICA KOJE JE IZVRŠILO ANALIZU | Protok m ³ /d | T (C°) | pH vrijednost | BPK ₅ (mg/l) | HPK (mg/l) | AZOT (N u mg/l) | | | | | | | | FOSFOR (P u mg/l) | | | ČVRSTE MATERIJE (mg/l) | | | Ukupni koliformi u 100 ml | Kalcijum (mg/l) | Hloridi (mg/l) | Sulfati (mg/l) | Unijeti g zagađivača industrijske otp. Vod se ispušta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ukupni | organski | amonijak | nitriti | nitriti | ukupni | organski | neorgas | Ukupne | | | | | | | | | taložive | suspendovane | raspršene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mjesto _____, datum popunjavanja _____, datum popunjavanja _____, Odgovorno lice za podatke: _____ (potpis i pečat)



OBRAZAC B-2

EVIDENCIJA O POSTROJENJIMA ZA PREČIŠĆAVANJE BIOLOŠKI RAZGRADIVIH INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA ZA _____ GODINU

| | | |
|--|--|--|
| OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU Ili DRUGOM PRAVNOM LICU Ili PREDUZETNIKU KOJE UPRAVLJA POSTROJENJEM ZA TRETMAN BIOLOŠKI RAZGRADIVIH INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA | | NAZIV/IME: ADRESA: INDUSTRIJSKI SEKTOR: a) prerada mljeka, b) proizvodnja voća i povrća, c) proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih napitaka, d) prerada krompira, e) proizvodnja i flaširanje alkohola, f) proizvodnja alkohola i alkoholnih napitaka, g) proizvodnja alkohola i alkoholnih napitaka, h) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, i) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, j) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, k) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, l) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, m) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, n) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, o) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, p) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, q) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, r) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, s) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, t) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, u) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, v) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, w) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, x) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, y) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, z) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aa) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ab) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ac) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ad) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ae) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, af) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ag) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ah) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ai) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aj) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ak) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, al) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, am) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, an) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ao) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ap) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aq) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ar) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, as) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, at) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, au) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, av) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aw) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ax) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ay) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, az) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aa) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ab) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ac) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ad) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ae) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, af) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ag) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ah) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ai) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aj) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ak) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, al) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, am) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, an) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ao) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ap) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aq) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ar) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, as) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, at) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, au) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, av) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, aw) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ax) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, ay) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, az) proizvodnja i flaširanje alkohola i alkoholnih napitaka, |
| VODNA DOZVOLA: | Datum izdavanja: _____, Izdato od _____, Važi do _____ (organ nadležan za izdavanje vodne dozvole) | |
| LOKACIJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a): | | |
| GPS KOORDINATE: | | |
| KRATAK OPIS PPOV-a: | | |
| POVRŠINA PPOV-a (m²) | | |
| GODINA IZGRADNJE I VRSTA UGOVORA PPOV-a | Faza 1: Faza 2: Faza 3: | |
| Troškovi izgradnje (miliona €) | | |
| Godišnji troškovi rada i održavanja (miliona €) | | |
| STEPEN PREČIŠĆAVANJA | a) Primarno b) sekundarno c) terciarno | |
| TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE | | |
| Opis PPOV-a i glavnih jedinica prečišćavanja | | |
| Projektovani kapacitet (m ³ /dan) | | |
| Prosečni stvarni protok dolaznih (m ³ /dan) i odlaznih otpadnih voda (m ³ /dan) | | |
| Maksimalni dnevni dotok (m ³ /dan) | | |
| Projektovano opterećenje PPOV-a u ES/dan | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Prosječno stvarno opterećenje u ES/dan | | | |
| Maksimalno dnevno opterećenje u ES/dan | | | |
| Mjesto ispuštanja prečišćenih otpadnih voda | | | |
| Dostupnost mjerenja uređaja za mjerenje protoka dolaznih i odlaznih otpadnih voda | | | |
| Protok dolaznih otpadnih voda (m ³ /dan) | | | |
| Protok odlaznih otpadnih voda (m ³ /dan) | | | |
| Dovodne cijevi (dužina, materijal, prečnik) | | | |
| Odvodne cijevi (dužina, materijal, prečnik) | | | |
| Organizaciona struktura (broj zaposlenih i radna mjesta) | | | |
| TEHNOLOGIJA PRERADE KANALIZACIONOG MULJA (ako postoji) | | | |
| OPIS SISTEMA ZA TRETMAN KANALIZACIONOG MULJA | | | |
| LOKACIJA | | | |
| KOLIČINA u m ³ /dan, količina u m ³ /_____godinu | | | |
| PROCENAT SUVE MATERIJE | | | |
| Kvalitet kanalizacionog mulja u skladu sa Pravilnikom o bližim uvloivima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uvloivima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu („Službeni list CG“, broj 89/09) | Kvalitet A | Kvalitet B | Kvalitet C |
| GLAVNI | | | |
| IME FABRIKE I OPIS AKTIVNOSTI | | | |
| POVRŠINA FABRIKE | UKUPNO _____ m ² | POKRIVENO _____ m ² | |
| BROJ ZAPOSLENIH | STALNIH _____ | RADNIKA _____ | SEZONSKIH _____ |
| VRJEME RADA | SATI _____/DAN | NEDELIJA _____ | RADNIKA _____/GODINI |
| KAPACITET PROIZVODNJE | | | |
| | | | |